

t9_filerec1 (TMSZ-
JAZKCZCtC3sQZLQ1wHh83Te3VoYXLW6)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k10_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k10_xtuple_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(r1_tarski (k2_tarski X0 X1) X2) \Leftrightarrow ((X0 \in X2) \wedge (X1 \in X2)) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m2_finseq_1 X1 X0) \Leftrightarrow (m1_finseq_1 X1 X0) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.k10_xtuple_0 (k10_finseq_1 X0 X1) = k2_tarski X0 X1 \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(v1_relat_1 (k10_finseq_1 X0 X1)) \wedge (v1_funct_1 (k10_finseq_1 X0 X1)) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(v1_relat_1 X1) \Rightarrow ((v5_relat_1 X1 X0) \Leftrightarrow (r1_tarski (k10_xtuple_0 X1) X0)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1_finseq_1 X1 X0) \Rightarrow (v5_relat_1 X1 X0) \quad (6)$$

Theorem 1

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(\neg v1_xboole_0 X2) \Rightarrow (\forall X3.(m2_finseq_1 X3 X2) \Rightarrow ((X3 = k10_finseq_1 X0 X1) \Rightarrow ((X0 \in X2) \wedge (X1 \in X2))))$$